

SALIH TRAKO (Sarajevo)

IBRAHIM MUNIB AKHISARI I NJEGOV »PRAVNI ZBORNIK«

Posljednjih decenija 16. stoljeća, kada je osnovan kadiluk Akhisar sa sjedištem u Pruscu (Akhisar), to je mjesto postalo pogranična odbrambena tačka, upravni, kulturni i prosvjetni centar ovog dijela Bosne. Kroz puna sljedeća dva stoljeća u Pruscu se odvijala živa kulturna, prosvjetna i naučna aktivnost. Temelje toj djelatnosti udario je poznati prusački kadija Hasan Kafi Akhisari (umro 1615. godine), koji je pored svojih intelektualnih i naučnih sposobnosti uložio i znatna materijalna sredstva u podizanje objekata koji će omogućiti da ta aktivnost postane tradicija i odgoji čitav niz učenih ljudi u ovom kraju.¹ Jedan od njih je i Ibrahim Munib Akhisari, autor u naslovu spomenutog Zbornika, o kome će ovdje biti riječi.

I. BIOGRAFIJA IBRAHIMA MUNIBA

O ovoj ličnosti do sada se znalo samo ono što je o njemu rekao Gustav Flügel, a prema njemu i Hazim Šabanović, »da je rodom iz Prusca (Akhisar) i da je napisao zbirku pravnih mišljenja koja je poznata pod imenom Fatawa-i Aqhisari (Pruščakove decizije)«. Flügel za njega kaže da je bio muftija u Pešti (Mufti in Ofen) samo nije kazao odakle je uzeo taj podatak.²

U zbirci manuskriptata Orijentalnog instituta u Sarajevu pronađen je autograf Pruščakova *Pravnog zbornika*, pa smo sada u prilici da saznamo mnogo više i o ovom djelu i o autoru Ibrahim Munibu, koji je do sada bio poznat samo po imenu.

Na osnovu onoga što je sam Ibrahim Munib o sebi iznio u uvodnom tekstu (list 5b i 37b) i u završnoj bilješci (kolofonu, list

¹ Vid.: H. Šabanović, *Bosanski pašaluk*, Sarajevo 1959, s. 152—153.

² Vid.: G. Flügel, *Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen*

Hofbibliothek zu Wien, dritter Band, Wien 1867, s. 247; Hazim Šabanović, *Književnost Muslimana BiH na orientalnim jezicima*, »Svjetlost«, Sarajevo 1973, s. 663.

353b), kao i na osnovu drugih podataka koji se susreću u ovom manuskriptu, u prilici smo da utvrdimo o ovoj ličnosti slijedeće biografske podatke:

Ibrahim Munib je rođen u Oborcima, nekadašnjoj bosanskoj kasabi na putu između Travnika i Donjeg Vakufa, gdje se i danas nalazi selo Oborci. Ne znamo kada je rođen, vjerovatno u prvom deceniju XVIII stoljeća, jer je ovaj svoj zbornik počeo pisati 1755. godine, a to je sigurno bilo u njegovim zrelijim godinama. Nosio je priimenjak Tadžuddin (Kruna vjere), a nadimak Ebu Hāmid (otac Hamida). Svoje pretke navodi u pet koljena. Ocu mu je bilo ime Alija, djed mu je bio Mustafa sohta (učenik), pradjet mu se zvao Derviš Osman. Šukundjed mu je bio Hasan halifa, hatib i imam Sulejmanije džamije u Oborcima i školski drug Hasana Kafija Akhisarija, poznatog učenog kadije i pisca više značajnih djela (rođen u Pruscu krajem 1544. g.; umro 1615, a ne 1616, kako se do sada uglavnom njegova smrt bilježila).³ Njegov prašukundjed Hodža Arslan došao je sa osmanskom vojskom koju je uputio sultan Sulejman Kanuni (Zakonodavac — vladao 1520—1566) da zauzme Jajce i okolinu po drugi put, a to je, kako je već poznato, bilo 1527. godine.

Kao što se vidi, Ibrahim Munib potječe iz porodice koja je po tradiciji pripadala intelektualnom staležu (ulema). Ne znamo gdje se školovao. Vjerovatno je početnu naobrazbu stekao u rodnim Oborcima, a višu je mogao steći u Pruscu (Akhisar), Sarajevu ili čak Istanbulu. Po zanimanju je bio imam, hatib, kasnije kadija, muderis i muftija, ali nije sasvim jasan put njegova kretanja i napredovanja u službi. Godine 1157/1744. nalazimo ga na dužnosti imama i hatiba u Sulejmaniji džamiji u kasabi Obordžan (Oborci) u kadiluku Akhisar. Kada je došao na taj položaj, za sada ne znamo.^{3a} Da bi dobio kadijski položaj, morao je provesti jednogodišnji ili još duži staž *mulazima* — pripravnika u sudnici rumelijskog kaziaskera. Trebao je također da provede određeno vrijeme kao kadijski pomoćnik (*muid*). Međutim, to razdoblje u njegovom životu za sada je nepoznato. Možemo ga pratiti tek od 1. šabana 1168/13. V 1755. godine. Naime, tog dana on je postao naib (zamjenik, vršilac dužnosti) kadije Velijjuddina, u čije ime je vršio kadijsku službu u Akhisaru. Tog datuma je počeo da sastavlja i ovu svoju »Medžmuu« (Zbornik).⁴ Punih šest godina nakon toga, 24. safera 1175/24. IX 1761. dobio je ovlaštenje (izunnamu) da može vršiti dužnost muftije

³ H. Šabanović, *Književnost Mu-slimana*, s. 176.

^{3a} U jednom dokumentu koji je autor uvrstio u ovaj Zbornik da služi kao »sakk« uzorak (list 367a), kaže se da je Ibrahim halifa, imam i hatib Sulejmanije džamije u kasabi Obordžan (Oborci) u kadiluku

Akhisar dao izjavu pred sudom da je primio platu za 1157/1744. g. iz blagajne bosanske »džizje« od džabije (sakupljača) i haznadara Muhammed-ađe, a po naređenju vezira Mehmed-paše.

⁴ Vidjeti list 5b i 37b u ovom manuskriptu

Livna, poslije smrti dotadašnjeg livanjskog muftije Abdullaha.⁵ Oko godinu i po dana kasnije, 7. šabana 1176 (15. II 1763) izdao je prvu fetvu i u svojstvu muftije Akhisara, što znači da je neposredno prije toga dobio naimenovanje.⁶

Kada je Ibrahim Munib postavljen na dužnost dersi-i am, tj. u zvanje muderisa ovlaštenog da drži javna predavanja u Sulejmaniji džamiji u Oborcima, nije za sada poznato. Sigurno je da je on tu službu vršio prije 1762. godine, a i kasnije, znači uporedo sa svojom kadijskom i kasnije muftijskom službom. To doznajemo iz molbe (arz) kojom traži da se njegova služba *ders-i am* u Sulejmaniji džamiji u Oborcima tretira kao *ibtida-i haridž*, tj. da se toj službi prizna rang muderisa (predavača) medrese *haridž* (niže medrese), kao slične službe drugih muderisa u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.⁷ Pismene preporuke za traženo unapređenje dali su: Huseyn Hanifi, zamjenik kadije (*al-qadi hilafeten*) u Akhisaru, 1. zulkadeta 1175/24. V 1762. Drugu je dao travnički (bosnabrodski) kadija Mustafa Hafiz-zade 11. zulkadeta 1176/24. V 1763. godine, dakle godinu dana kasnije. U preporuci se moli da se navedena služba »*dersi'am*« tretira kao slični položaji u Sarajevu, Travniku, Banjoj Luci i Mostaru, te još određenije, kao položaj dersi-äm Salih efendije u Elći Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Treća preporuka za navedeno unapređenje datirana je 1.zulhidžeta 1176/13. VI 1763. g., ali nije ovdje u prepisu potpisano ime lica koje ju je uputilo, odnosno, izgleda da je to ime prilikom obrezivanja ovog manuskripta isjećeno.⁸

Do kog datuma je Ibrahim Munib ostao na položaju muftije Akhisara i Livna (Ihlevne) za sada se ne zna. Zna se sigurno da je na tom položaju bio koncem 1178/1765. godine. To doznajemo iz kolofona gdje se kaže da je sastavljanje i pisanje ovog Zbornika fetvi završio kao muderis i muftija Livna i Akhisara u trećoj dekadi mjeseca zulkadeta 1178/12—22. V 1765. g. dok je boravio u medresi Top-atan Mustafa beg (u Livnu).⁹

Ne znamo kako je proživio posljednje godine života ni kada je preminuo. Iz dva dokumenta u »šikajet defterima« doznajemo da je Ibrahim Munib bio na dužnosti imama i hatiba Sulejmanije u Oborcima i 1193/1779. i 1194/1780. On se 1193/1779. obratio kadiji Akhisara (zajedno sa muallimom i mujezinom Sulejmanije u Oborcima) žaleći se da stamovnici kasabe zahtijevaju da i oni plaćaju »tekalife«. Oni, međutim, nemaju imovine podložne oporezivanju, pa traže da se po zakonu postupa. Godine 1194/1780. Ibrahim Munib se žali bosanskom valiji i kadiji Akhisara na zakupnike mukate

⁵ Vid. tekst pisma na listu 64a u manuskriptu.

⁶ Bilješka u manuskriptu na listu 29b.

⁷ Tekst arza nalazi se na listu 64b u manuskriptu.

⁸ Ove tri preporuke Ibrahim Mu-nib je prepisao na listu 65a.

⁹ Vidjeti bilješku o završetku pi-sanja djela na listu 353b.

carskog hasa da bespravno naplaćuju »tekalife«. Korisnici zemlje uvakufljene u korist Sulejmanije džamije zaduženi su samo da plate šest akči na ime ušura, a ostali prihodi se troše za održavanje i plate službenika džamije. Deftereminu se naređuje da na osnovu deftera izda »arz« po kome se mora postupati.^a

Ovo je sve što u ovom času znamo o životu Ibrahima Muniba Akhisarija, autora ovog Zbornika, čiji nam se autograf, na sreću, sačuvao.

II. »PRAVNI ZBORNIK« IBRAHIMA MUNIBA

Autor je u uvodnom tekstu svoje djelo nazvao *Magmu'a fiqhīyya*, tj. *Pravni zbornik*. Mi ćemo djelo ovdje navoditi u prevedenom obliku, i to skraćeno — *Zbornik*.

Opis rukopisa. — Manuskript *Zbornika* zaveden je u zbirci manuskripata Orientalnog instituta pod br. 935. Uvezan je u kožni, originalni, prilično dotrajao povez kome je otkinut i zagubljen preklopac (miqlab). Broji ukupno 377 ispunjenih listova, veličine 23×12 cm. Na početku se nalaze dva, a na kraju šest neispisanih listova. Papir je bijel, gladak, tanak, kvalitetan. Pismo »neshtalik« ili »nesh«, neujednačene veličine, pisano crnim mastilom. Rukopis lijep, dopadljivo ispisana vještima rukom autora.^b

Ovaj manuskript je autograf Ibrahima Muniba, sa izuzetkom samo mjestimičnih dopuna. To su književni i kulturnohistorijski tekstovi koji su dopisani kasnije, vjerovatno rukom nekog vlasnika ovog manuskripta.^c

Sadržaj Zbornika. — Okosnicu ovog djela čini Pravni zbornik »*Mağmū'a fiqhīyya*«, tačnije, zbornik pravnih mišljenja i rješenja o konkretnim pitanjima iz pravne prakse. Iz kratkog sadržaja ispi-

^a Podaci su uzeti iz fotokopija »šikayet« deftera koji se čuvaju u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na njih mi je ukazao i kolegijalno mi ih ustupio ing. arh. Alija Bećić, naučni savjetnik Orientalnog instituta u Sarajevu, što sa zahvalnošću i zadovoljstvom konstatujem.

^b Manuskript je došlio u zbirku Orientalnog instituta iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1950. g., kada je Orientalni institut osnovan kao samostalna naučna ustanova. Iz zabilješke unesene olovkom na kraju manuskripta, koja je potpisana inicijalima H. M., doznaje se da je

Omer ef. Šestić, trgovac iz Zenice, poklonio ovaj manuskript njemu (H. M.), 19. septembra 1932. g. Doznali smo da se pod H. M. krije ime učenog muftije Hamida Muftića, koji je živio u Banjoj Luci i Zenici (gdje je i umro), ličnog prijatelja Omera Šestiće. Za ovaj podatak zahvaljujemo sinu darovatelja Muhamedu Šestiću iz Zenice. Pretpostavljamo da je ovaj manuskript od novog vlasnika Hamida Muftića kupoprodajom došao u Zemaljski muzej u Sarajevu.

^c Orientalni institut je došao u posjed još jednog vrijednog rukopisa, snog kodeksa koji je pripadao ličnoj

sanog na početku manuskripta (list 1b—4a) u vidu naslova glava (koje je autor nazvao »kitab« — knjiga), poglavlja (bab) i odsjeka (fasl), vidi se da je pravna materija izložena u 178 tema i da obuhvata sve oblasti života i pravne prakse toga doba i ovoga područja. Dio rukopisa na kome je izložena pravna materija ima originalnu folijaciju od 1—127. Međutim, na tom prostoru nije mogla stati sva građa, pa je autor naknadno dodavao listove na kojima je ispisivao ne samo pravne tekstove (fetve i citate iz izvora) nego i razne druge tekstove književne i kulturnohistorijske sadržine. Stoga s razlogom smatramo da je ovaj njegov autograf »medžmua«, tj. zbornik u pravom značenju riječi. Da bi se mogla pratiti i prikazati ova materija, morali smo provesti novu folijaciju koju smo označili diskretno olovkom od lista 1—378.

Pravna materija Zbornika. — U ovom radu ćemo govoriti samo o pravnoj materiji. Književne i druge tekstove iz ovoga manuskripta namjeravamo posebno obraditi, a ovdje ćemo ih na kraju samo registrovati.

Odmah u početku, prije nego je počeo unositi decizije (fetve), autor je u djelo uvrstio dva priručnika iz šerijatsko-pravnog postupka, i to:

1. *Mağma' tarğih al-bayyināt* (list 16b—24a) — *Zbornik prepotpisanih dokaza* u kome se izlaže postupak suca u slučaju kada parničke stranke donesu jednakojake dokaze. Ovo djelo je napisao na arapskom jeziku Hasan Duvnjak (Hasan b. Naṣūh al-Dumnawī al-Bosnawi), koji je svoje ime i naziv djela iznio i u uvodu djela (l. 166), a završio ga je u prvoj dekadi rebiulevela 1092/21—31. III 1681.¹⁰ Na kraju je istaknuto da djelo sadrži 274 problema.

biblioteci Ibrahima Muniba Akhisi, što se vidl iz jedne njegove vlastoručne bilješke u djelu koja je i potpisana njegovim karakterističnim potpisom. Kodeks sadrži dva pravna rukopisna djela, i to: *Multaqā al-abhūr* — poznato pravno djelo koje je na arapskom jeziku napisao Ibrahīm b. Muhammed b. Ibrahīm al-Halābī al-Hanafī (umro 956/1549). Ovo djelo je prepisao dopadljivim »nesh« pismom Šahbaz b. Kurd Brčkavi (Brčak) u kadiluku Memlehateyn (Gornja i Donja Tuzla) 1076/1665—6. Kratki sadržaj na dodatnim listovima na početku djela kao i neke marginalije u djelu napisao je vlastoručno Ibrahīm Munib (čiji nam je rukopis sada dobro poznat), sigurno kada je došao u posjed ovoga manuskripta i kada se djelom koristio. Drugo djelo u ovom kodeksu je također pravno djelo. To je

Tanwīr al-abṣār wa ḡāmi' al-bihār od Ṣayh Šamsuddin Muhammad b. Ṣayh al-islam Sīhabuddin Ahmad b. Timurtaš al-Hanafī (umro 1004/1596). Ovo drugo djelo je prepisano 1730, rukom nekog prepisivača čije je ime neko u bilješci nasilno izbrisao. I za ovo drugo djelo Ibrahīm Munib je napisao kazalo i popratio bilješkom iz koje dozajemo da je ovaj kodeks bio u njegovoj ličnoj biblioteci. Ispod bilješke je krasni, sada već nama dobro poznati, potpis Ibrahīm Munibov. Ovaj kodeks je u Orijentalnom institutu zaveden pod br. 5048. (Za oba djela u kodeksu vidjeti više: W. Ahlwardt, *Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Verzeichniss der arabischen Handschriften*, IV Band, s. 148 i 152).

¹⁰ Hazim Šabanović, Književnost Muslimana, str. 210.

2. *Tar̄īh al-bayyināt* (list 24b—26a) — kratko djelo na arapskom jeziku o istoj problematici od izvjesnog Mustafa ef., brata Bursawi efendije (kako je to u naslovu istaknuto).

Što se tiče pravne materije (fetve) izložene od lista 28b nadalje, zadovoljićemo se da navedemo samo naslove glava (kitab — knjiga), poglavlja (bab) i odsjeka (fasl) u originalu i prijevodu, kako bi se mogao dobiti uvid u sadržinu. Nadamo se da će se navođenjem ovog kratkog sadržaja moći sagledati problemi koji su se javljali u životu naroda ovog tla i postavljeni pred muftiju radi donošenja autoritativnog mišljenja koje se moralo poštovati i po kome su onda kadije donosile presude. Ali, prije toga želimo istaknuti i to da se iz djela vidi da je Ibrahim Munib sastavljao ovaj *Pravni zbornik* onim redoslijedom kako su mu problemi postavljeni, bez stroge podjele pravne materije, pa se pitanja i rješenja jedne tematike javljaju ponekad na dva ili tri mesta u djelu, što će se vidjeti i u sadržaju. Neke glave (kitab) sadrže samo po nekoliko fetvi, onoliko koliko ih je on imao da riješi u svojoj praksi. S druge strane, u nekim pravnim oblastima nametalo mu se mnogo više problema za rješavanje, pa je tokom vremena njihov broj narastao do te mjere da je trebalo dodavati nove listove na kojima su ova pitanja i rješenja ispisivana. Zbog toga, a i zbog unošenja drugih tekstova, ovaj zbornik je postao trostruko veći nego što je autor u prvi mah predviđio i prvo bitnom folijacijom označio.

Sadržaju (ispisanom na listovima 1b—4a) prethodi kratki uvod koji također navodimo, a na to se nastavlja sadržaj po naslovima, kako slijedi:

»Sadržaj Pravnog zbornika koji je sastavio siromah Tadžuddin Ebu Hamid Ibrahim Munib, muftija i muderis u Akhisaru bosanskom sa Hlivnom, sin Alije, sina Mustafe, sina Osmana, sina Hasan-efendije hatiba, rodom iz Oboraca (Oborčanin po rođenju), Pruščak po stalnom boravljenju — neka budu i njemu i njima grijesi oprošteni — i neka i oni i on budu pošteđeni božje kazne. U njemu se nalaze pitanja i zabilješke kakve oko nije vidjelo, niti uho čulo. Ali, ono što sam zapisao prije nego sam postao muftija, treba ispraviti. Ono što sam zabilježio nakon što sam dobio ovlaštenje da izdajem fetve, to je isprav-

فهرس مجموعة فقهية المسن
حررها المفتى ناج الدين بن
أبو حامد ابراهيم بن
المفتى والمدرس باقحه ساو
بوسنہ مع حلولہ بن علی بن
مصطفی بن عثمان بن حسن
ائفی الخطیب الابورجانی
الاقحشاری مولدا وطننا عنی
عنه و عنہم وغیر لهم ولهم
فیہا مسائل و قیودات ما لا
رأیت عنی ولا سمعت اذن
ولکن ما حررتہ قبل ان اكون
مفتیا من الصور والمسائل

no, pouzdano, po tome se može donijeti pravno mišljenje i to me daj prednost.«

Rasprava iz apologetike o ljudskim djelima, tj. rasprava o djelomičnoj slobodnoj volji, od Sururija

Rasprava nazvana »Ples i man na onoga koji ga smatra dozvoljenim« od Ibrahima Halebijia Knjiga (kitab) o pokudenim i pohvalnim djelima

Knjiga o davanju prednosti jednom od dokaza kada stranke u parnici donesu jednakojake dokaze od Hasana sina Nesuha Bosnevi

Knjiga (glava) o postu (sawm), 1
Knjiga o hodočašću (hadždž), 1

Poglavlje o ispaštu (livadi, travnjaku) i o praznini u ugovoru, 2

Tema: Oštromumno rješenje Ibn Kemala i pitanja koja su vezana za zakupinu, 3

Knjiga o krvarinama i pitanjima vezanim za njih, 3, među njima i pitanje koje se odnosi na vrhovnog Zakonodavca

Poglavlje o nevažećoj kupoprodaji, opremi mrtvaca, 4

i o naredivanju vršenja dobra, 5

Poglavlje o nekim pravnim problemima i o povjerenicima (eminima), 6

Poglavlje o davanju prednosti jednom od više dokaza, 8—9

لزم تصحيحها وما حررت
بعد ان اكون ماذ ونا بالاتفاق
 فهو صحيح معتمد عليه
مفترض به ففيه .

رسالة في افعال العباد من
علم الكلام يعني رسالة ارادة
جزئيه لسريري

رسالة مسأة بالرقن والوقن
لمستحل الرقص لا Ibrahim الحلى
كتاب الكراهة والاستحسان

كتاب في ترجيح البهتانات
لحسن بن نصوح البستوني

كتاب الصوم ١

كتاب الحج ٢

باب ما يتعلق بالمرعى
و بالفراغ بالقول ٢

طلب لطيفة ابن كمال
والمسائل المتعلقة بالاجارة ٣

كتاب الديات وما يتعلق بها
وفيها شقة متعلقة بشارع اعظم ٣

باب ما يتعلق بالبيع الفاسد
والكافر ٤

والامر بالمعروف ٥

باب بعض المسائل والا منها ٦

باب ترجيح البهتانات ٨ - ٩

باب ما يتعلق بالفراغ بلا اذن

Poglavlje o napuštanju posjeda bez dozvole, o zamjeni, prevari, pristojbi od nasljedstva zemlje, 10
 Poglavlje o kleveti i uzroku klevete, 12
 Poglavlje o neoobrađenom zemljištu, o grupi nasljednika, o suvlasniku, o naknadi visine iznosa nasljedstva, o neoobrađenoj, napuštenoj zemlji, o pristojbi na ljetnje ispaše, 12
 Poglavlje o nekim pitanjima u arapskom jeziku i općim pravilima u arapskom, 13
 te nekim pravnim i zakonskim problemima, 14
 Poglavlje o različitim pravnim pitanjima, 19
 Među njima i pitanje definicije »običajnog prava — urfa«, 20
 i pitanje preuzimanja prodatog predmeta, 19
 o krvarini za dijete, 20
 o pitanjima u vezi sa usurpacijom, 21
 Poglavlje o prodaji prava na korištenje zemljišta,
 o zastupnicima prilikom sklapanja braka,
 leksičko značenje riječi »kada«,
 vršenje kadijske, sudske vlasti od strane vezira u nekim krajevima, 22
 Poglavlje o različitim pravnim pitanjima, između ostaloga definicija šta su pobunjenici, odmetnici, 25
 Knjiga o islamskoj molitvi, 26
 Knjiga o obavljanju hodočašća za drugog, 26
 Knjiga o klanju životinja, 27
 Knjiga o lovu, 27
 Knjiga o vjerskom porezu, 28
 Knjiga o postu, 29

والعبارة والفنين والرسـم

من الورثة للأرض ١٠

باب ما يتعلـق بالسعاـبة

والأسبـب ١٢

باب ما يتعلـق بالعرصـة والخلـط

والشـرك والتـعويـض بقدر سـهام

الورثـة وبارـض الخـالـى والرسـم

الياـلاقـى ١٢

باب ما يتعلـق ببعـض المسـائل

العـربـية والتـقـاعـد الكلـمة ١٣

والمسـائل الفـقـيمـة والـقاـنـونـية ١٤

باب المسـائل الفـقـيمـة المـخـتـلـفة ١٩

وفيـها شـقة في تـعرـيف العـرـف ٢٠

وـقـيـضـ العـبـيع ١٩

وـقـاصـضـ الصـفـى وـعـدهـه ٢٠

والـمسـائلـ المـتـعـلـقـةـ بـالـغـصـبـ ٢١

باب بـيعـ الاستـغـالـ

وـالـلـيـأـةـ فـيـ النـكـاحـ

وـالـقـضاـءـ فـيـ اللـغـةـ

وـتـولـيـ الـوزـرـاـ قـاضـيـاـ

فـيـ اـطـرافـ الـحـكـمـ ٢٢

باب المسـائلـ المـخـتـلـفةـ وـفـيهـاـ

مسـائلـ مـعـرـفـةـ أـهـلـ الـبـيـهـيـ ٢٥

كتـابـ الـصـلـوةـ ٢٦

كتـابـ الـحـجـ عنـ الـغـرـبـ ٢٦

كتـابـ الذـبـاحـ ٢٧

كتـابـ الصـيدـ ٢٧

كتـابـ الزـكـوةـ ٢٨

كتـابـ الصـومـ ٢٩

Poglavlje koje je vezano za pitanja naredivanja, uzimanja, rada, upravljanja i raspolaganja imovinom drugoga, o jamčenju, o darovatelju i drugim pitanjima, 30
 Knjiga o krađi i nekim priznajima, 31
 Poglavlje o drumskim razbojnicima i pljačkašima, 32
 Poglavlje o izdržavanju, hranjenju i brizi o djeci, o oporuci, 33
 Poglavlje o dojenju i izdržavanju djece, 34
 Knjiga o ratnim pohodima, 35
 Poglavlje o plaćama službenika i glavarini (džizja), 37
 Poglavlje o porezu zv. »ušur«, 37
 Knjiga o vršenju sudske službe, 38
 Poglavlje o izvršiocu oporuke (wasiyy) i pitanjima u vezi s njim, 40
 Knjiga o sklapanju braka, 41
 Knjiga o razvodu braka, 41
 Odsjek o slobodnim izborima koji se utvrđuju prilikom sklapanja šerijatskih bračkova, 42
 Poglavlje o dojenju djeteta, opskrbi žene i posmrtnoj opremi žene, 42
 Poglavlje o vjenčanom daru, o vjenčanom daru koji se daje odmah prilikom vjenčanja i o spremanju nevjeste (džihaz, čejiz), 43
 Knjiga o kaznama, prijekorima i o djelima koja izvode iz vjere, 44
 Poglavlje o ubistvu, 44
 Knjiga o zavještanju imovine (vakufu), 45
 Knjiga o kupoprodaji, 46
 Poglavlje o kupoprodaji među suvlasnicima, 46

باب المسائل المتعلقة بالآموال والأخذ والسعى والتصرف في ملك الغير والضمان والمتبرع وغيره ٣٠

- كتاب السرقة وبعض الأقوار ٣١**
- باب قطاع الطريق ٣٢**
- باب النفقة والحضانة والوصاية ٣٣**
- باب الحضانة ٣٤**
- كتاب الجهاد والسرور ٣٥**
- باب الوظائف والجزية ٣٦**
- باب العشور ٣٧**
- كتاب القضايا ٣٨**
- باب الرصى وما يتعلق به ٤٠**
- كتاب النكاح ٤١**
- كتاب العطاق ٤١**
- فصل في الخيارات الثالثة في العقود الشرعية ٤٢**
- باب الحضانة ونفقة الزوجة ٤٢**
- وكفن الزوجة ٤٣**
- باب المهر والمهر المعجل والجهاز ٤٣**
- كتاب الحدود والتعزير والتكبر ٤٤**
- باب ما يتعلق بالقتل ٤٤**
- كتاب الوقف ٤٥**
- كتاب البيع ٤٦**
- باب البيع الشريك من الشريك ٤٦**

Izjava roba da je on nečiji rob, pa ga onda neka drugi ot-kupi, 46

Poglavlje o kauciji (kapari), 47

Odsjek o preuzimanju proda-nog predmeta i njegovom upro-paštavanju, 49

Poglavlje o kupoprodaji u smrtnoj bolesti i njenoj prav-noj valjanosti, 50

Poglavlje o nevažećoj kupoprodaji, 51

Poglavlje o kupoprodaji od strane senilne osobe i malodob-nika, 52

Poglavlje o pravima i ostvarivanju prava, 52

Poglavlje o prodaji nekretnina malodobnika od strane izvršio-ca oporuke i drugim pitanji-ma, 52

Poglavlje o opozivu, poništenju kupoprodajnog ugovora, 53

Poglavlje o nevažećoj i pravno neosnovanoj kupoprodaji, 53

Odsjek o podizanju parnice u vezi sa kupoprodajom, 54

Poglavlje o prodaji od strane nametljivca i prodaji uvakuf-ljenog imetka, 55

Odsjek o prodaji prevarom, 56

Poglavlje o kupoprodaji nevi-denog predmeta, 57

Poglavlje o kupovini predmeta pod manom, 58

Poglavlje o kupoprodaji nepo-znatih predmeta, 58

Poglavlje o tvrdoglavom čovje-ku, 58

Poglavlje o globarna, 59

اقرار العبد من ان البابان
في الشقة ٤٦

باب السلام ٤٧

فصل في ما يتعلق بغير
البيع وهلاكه ٤٩

باب البيع في مرض الموت
والصحة ٥٠

باب بيع الفاسد ٥١

باب ما يتعلق
بعدم جواز بيع المعتوه
والصبي وتجاوزه ٥٢

باب الحقوق والاستحقاق ٥٢

باب ما يتعلق ببيع الوصي
عقار الصبي وغيره ٥٢

باب الاقالة ٥٣

باب البيع الفاسد والباطل ٥٣
فصل في الدعوى المتعلقة
بالبيوع ٥٤

باب بيع المجهول والموقوف ٥٥
فصل بالتمهين في البيع بالعيوب
والتمزيق ٥٦

باب في خيار الروبة ٥٧

باب خيار العيب والروبة ٥٨

باب بيع المجهول ٥٨

باب التمرد ٥٨

باب الجرائم ٥٩

Poglavlje o bolesniku i smrtnoj bolesti, 60	باب العريض وعرض الموت ٦٠
Knjiga o trgovanju tuđim kapitalom, 60	كتاب المضار ٦٠
Poglavlje o pozajmicama i dugovanjima, 61	باب المدائب ٦١
Poglavlje o prodaji prava na korištenje zemljišta, 62	باب ما يتعلّق ببيع الاستغلال ٦٢
Poglavlje o kamati, 63	باب الرسم ٦٣
Knjiga o davanju zemlje u zakup, 63	كتاب المزارعة ٦٤
Knjiga o davanju voćnjaka i vinograda u zakup, 63	كتاب المسافاة ٦٤
Knjiga o prenošenju prava na drugoga, 65	كتاب الحوالة ٦٥
Knjiga o udruživanju u poslovanju, 65	كتاب الشركة ٦٥
Odsjek o trošenju zajedničkog imetka prilikom ženidbe i u druge svrhe, 66	فصل في ما يتعلّق بصرف المال المشتركة في التأهيل وغيرها ٦٦
Knjiga o diobi, 67	كتاب القسمة ٦٧
Poglavlje o porezima i nametima, 68	باب ما يتعلّق بالتكاليف ٦٨
Odsjek o podjeli zemljišta, 69	فصل في ما يتعلّق بقسمة الأراضي ٦٩
Poglavlje o zakonskom roku i davanju novca pod interes, 69	باب ما يتعلّق بالدور والزمام الوعس ٦٩
Kupoprodaja na kredit, 70	طلب بيع العينة ٧٠
Knjiga o jamčenju, 71	كتاب الكفالات ٧١
Poglavlje o povjereniku, 71	باب الرسول ٧١
Knjiga o priznavanju i dokazivanju, 72	كتاب الأقرار ٧٢ وهي نوع آخر في الأقرار في الشفاعة
Priznanje u nevolji	
Knjiga o davanju punomoći, 72	كتاب الوكالة ٧٢

- Odsjek o nekim pravnim terminima, 73
i mjerama (za težinu, zapremini)
Odsjek o definitivnom nestanku zalagača i prodaji založenog predmeta, 74
Odsjek o popravljanju zajedničkog objekta, 74
Poglavlje o poklonu »časnog Mushafa«, 75
Knjiga o poklonu, 75
Poglavlje o povraćaju poklona, 76
Odsjek o poklonu bolesnika i tome slično, 77
Knjiga o nagodbi i izmirenju, a u tome ima mnogo raznih problema, 78
Knjiga o parničenju, 78
Odsjek o pitanjima kroz koja se muž provjerava putem zakletve, 79
Knjiga o skrbništvu, 79
Odsjek o punoljetnosti dječaka na osnovu polucije u snu, 80
Knjiga o pravno ovlaštenoj osobi, 80
Poglavlje o isteku roka i prolasku vremena, 82
Poglavlje o nekim pitanjima u vezi sa udruživanjem u poslovanju i dr., knjiga o udruživanju napisana je ranije, 82

- فصل في المصطلح بعض الألفاظ ٢٣**
فصل في غيبة الراهن منقطعاً وبعث المرهون ٢٤
فصل في تعمير البشترك ٢٤
باب هبة المصحف الشريف ٢٥
كتاب الهمزة ٢٥
باب الرجوع فيها وعدمه ٢٦
فصل في هبة العريض وما يناسبه ٢٧
كتاب الصلح ٢٨
وفيه شقة مشحونة بمسائل ٢٨
كتاب الدفوى ٢٨
فصل في المسائل التي يصدق فيها الزوج باليمين ٢٩
كتاب الحجر ٢٩
فصل يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام ٣٠
كتاب العازون ٣٠
باب مرور الزمان ٣٢
باب ما يتعلّق ببعض مسائل الشركة العنان وغيره وقد تقدم كتاب الشركة ٣٢

Poglavlje o parničenju između supružnika i o njihovom nasljeđivanju, 83

Poglavlje o nekim pitanjima svjedočenja, 83

Knjiga o svjedočenju, 83

Odsjek o svjedočenju koje se može prihvati i onom koje se ne može uvažiti, 84

Odsjek o davanju prednosti jednom od jednakojakih dokaza, 86

Poglavlje o svjedočenju i protusvjedočenju, 86

Poglavlje o utvrđivanju roda, 87

Poglavlje o svjedočenje u dokazivanju zalaganja putem primanja zaloga, 88

Poglavlje o provjeni čestitosti i pravičnosti svjedoka, 89

Knjiga o upotrebi sile, 90

Poglavlje o senilnom licu i onom na koga je izvršena presija, 90

Poglavlje o naknadi od strane staratelja, 90

Knjiga o zakupninama, 91

Odsjek o nadoknadi u zakupnинама, 91

Odsjek o nužnosti plaćanja usluge, bez pobliže označke usluge, 92

Poglavlje o neispravnoj zakupnини, 93

Poglavlje o zajedničkom najamniku, 94

باب ما يتعلّق بدعوى

الزوجين وورثتها ٨٣

باب ما يتعلّق ببعض مسائل

الشهادة ٨٣

كتاب الشهادة ٨٣

فصل في شهادة التي يقبل

والتي لا يقبل ٨٤

فصل في ترجيح البينات ٨٥

فصل في ترجيح البينات ٨٦

باب الشهادة على الشهادة ٨٦

باب ثبوت النسب ٨٧

باب ما يتعلّق بشهادة اقرار

الرهن بقبض العرthen ٨٨

باب ما يتعلّق بالتزكية

والتعديل وعدهما ٨٩

كتاب الاقرائ ٩٠

باب المعتوه والمكروه ٩٠

باب ضمان الوصي وعدهما ٩٠

كتاب الاجارات ٩١

فصل ما يتعلّق بالضمان

في الاجارة ٩١

فصل في وجوب الاجرة بغير

تسميتها وعدم وجوبها ٩٢

باب الاجارة الفاسدة ٩٣

باب الاجير المشترك ٩٤

Poglavlje šta se može uzeti kao adekvatna naknada a šta ne može, 95
 Poglavlje o zajedničkom iznajmljivanju i zakupnini, 95
 Drugi primjer kad nije određen rok, 96
 Knjiga o obradi zapuštenih zemljišta, 97
 Odsjek o napajanju i natapanju, 97
 Knjiga o opojnim pićima, 97
 Knjiga o davanju u zalog, 98
 Knjiga o pohranjivanju stvari, 98
 Knjiga o pozajmljivanju, 99
 Odsjek o nesuglasici, 100
 Knjiga o pravu prvakupa, 101
 Knjiga o usurpaciji imovine, 101
 Drugi primjer, 102
 Raznovrsna pitanja i slučajevi, problemi, 103
 Poglavlje o šteti od strane životinja, 103
 Poglavlje o raspolažanju posjedom siročeta, 104
 Razna pitanja o usurpaciji, 105
 Drugi slučajevi i pitanja o raznim prestupima i krivičnim djelima, 106
 Knjiga o prestupima i krivičnim djelima, 106
 Poglavlje o tome što se može desiti na putu, 107
 Odsjek o slučaju kada se zid ili ograda nadnese nad javni put, 107

باب ما لا يُؤخذ من أجر
 المثل وما يُؤخذ ٩٥
 باب إجبار الشرك والأجرة ٩٥
 نوع آخر في جهالة المدة ٩٦
 كتاب أحياء الموات ٩٧
 فصل في الشرب ٩٧
 كتاب الأشربة ٩٧
 كتاب الرهن ٩٨
 كتاب الوديعة ٩٨
 كتاب العارة ٩٩
 فصل في الاختلاف ١٠٠
 كتاب الشفعة ١٠١
 كتاب الفضب ١٠١
 نوع آخر ١٠٢
 مسائل شتى ١٠٣
 باب جنائية البهائم ١٠٣
 و عليها باب ما يتعلق
 بتصرف ارض اليتم ١٠٤
 مسائل شتى في الفضب ١٠٥
 نوع آخر من الجنائيات ١٠٦
 كتاب الجنائيات ١٠٦
 باب ما يحدث في الطريق ١٠٧
 فصل وان مال حائمه
 الى طريق العامة (%) ١٠٧

- Poglavlje o šteti od strane životinje, 107
- Poglavlje o prestupu roba, 107
- O otmici roba, malodobnika i roba koji ostane iza smrti gospodara, te o krivičnom djelu u tome, 107
- Poglavlje o zakletvi, 107
- Poglavlje o zakletvi i krvari- ni, 108
- Odsjek o pobačaju djeteta, 109
- Knjiga o nestaloj osobi, 109
- Knjiga o nasljedstvu i naslijedi- vanju, 110
- Knjiga o pitanjima postavlja- nja na službene položaje i slič- no, 110
- O porezu na žir u hrastovoj šumi
- Poglavlje o postavljanju i do- djeli položaja prije naplate ušura, 111
- Poglavlje o odsutnoj i nestaloj osobi, 112
- Poglavlje o ustupanju prava od strane senilne, primorane, uhapšene ili malodobne oso- be, 112
- Poglavlje o naseljavanju i pre- lasku iz mjesta u mjesto i pro- gonu zbog potkazivanja, 112
- Poglavlje o dogradnji stambe- nih kuća i zasađivanju staba- la, 113
- Poglavlje o obradi zapuštenih zemljišta i ostavljanju zemljišta da se odmore i očiste od koro- va, 113

- باب جنائية البهيمة** ١٠٢
باب جنائية الرقيق ١٠٢
وعليه مع غصب العبد والصبي والمدبر والجنائية في ذلك ١٠٢
باب القسامة ١٠٢
باب القسامة والدية ١٠٨
فصل في القاء الجنين ١٠٩
كتاب المفقود ١٠٩
كتاب الغرائب ١١٠
كتاب مسائل التوجيهات وامثلتها ١١٠
ورسم بلد ميشيلكوه (١)
باب ما يتعلّق بالتوجيه قبل اخذ العشر ١١١
باب ما يتعلّق بالغائب والمفقود
باب فراغ المعتوه والمكرره والمحبوس والعصبي ١١٢
باب ما يتعلّق بالتوطن والنقل من قرية الى قرية والنفسي لا جل الفمز ١١٢
باب ما يتعلّق بتنمية السكنى والأشجار ١١٣
باب احياء العواث والتقويف لا جل التعطيل والتقطير ١١٣

Poglavlje o zakonima, 114	باب ما يتعلّق بالقوانين ١١٤
Odsjek o šteti na zemljišnom posjedu, 114	فصل ما يتعلّق بحقّ اصحاب الأرض ١١٤
Poglavlje o tom kada se uvažava a kada ne uvažava tužba zbog državne zemlje, 115	باب ما يتعلّق بدعوى وما لا يسمع في الأرض المطلقة ١١٥
Poglavlje o šteti koju učini stoka, 116	باب جنائية البهائم ١١٦
Poglavlje o prolasku vremena, isteku roka, 116	باب ما يتعلّق بمرور الزمان ١١٦
Poglavlje o podizanju zida (između zgrada) i podizanju zgrada, 116	باب الحائط والبناء ١١٦
Odsjek o namirenju štete i o drveću koje je blizu nečije kuće, 117	فصل في دفع الضرر والأشجار المتداة ١١٧
Poglavlje o naslijedenoj zaostavštini i propisima o nasljeđivanju, 118	باب ما يتعلّق بالميراث والقانون ١١٨
Poglavlje o izvanrednim porezima i teškim nametima, 119	باب في تكاليف المعرفة والشاققة ١١٩
Poglavlje o pravu na tapiju (dodjelu zemljišta), 121	باب ما يتعلّق بحق طابو والتفويض بعما للأشجار المشرفة ١٢١
Poglavlje o naknadi štete za ubijenog dresiranog psa i tome slično, 119	باب ما يتعلّق بدية الكلب المعلم وغيرها ١٢١
Poglavlje o različitim povodima, 120	باب ما يتعلّق بالأسباب ١٢٠
Poglavlje o izgradnji puta, 120 i prolazu kroz tuđi zemljišni posjed, 121	باب ما يتعلّق بأحداث الطريق ١٢٠
Poglavlje o seoskom stanovništvu i o pristojbici za pašarinu, 121	باب أهل قريه ورسم امتلاقي والمرور بارض الغير ١٢١
Odsjek o pristojbama, 122	باب اهل قريه ورسم امتلاقي ١٢١
Odsjek o parnici zbog ušura, 122	فصل في الرسوم ١٢٢
	فصل ما يتعلّق بدعوى العشر ١٢٢

Odsjek o ispašama, obrađivanju zemlje i tome slično, 123	فصل ماتتعلق بالزراعة والزراعة وما يناسبها ١٢٣
Odsjek o imenima, 123	فصل ماتتعلق بالاسماء ١٢٣
O ostvarivanju prava, 123	فصل ماتتعلق بالاستحقاق ١٢٣
Poglavlje o napuštanju i predaji, 124	باب ماتتعلق بالفراغ والتفوش ١٢٤
Poglavlje o pristanku (dozvoli) jednog od ortaka, 124	باب ماتتعلق باذن أحد الشراك ١٢٤
Poglavlje o ortaku, 125	باب الخليط والشريك ١٢٥
Poglavlje o podizanju zgrada, 125	باب احداث البناء ١٢٥
Poglavlje o posjedu maloljetnika, 127	باب ماتتعلق بارض الصغير ١٢٧

Autor je ovaj svoj *Pravni zbornik* završio time što je na kraju uvrstio izvod iz pravnog djela *Al-Faraaid* (u rukopisu na listovima 343b—353b), i to dio koji govori o zemljišnom posjedu, pod naslovom:

مبحث الاراضي من الفرائد شرح كنز الدقائق

Pisanje *Zbornika* je popratio završnom bilješkom (kolofon), ispod koje se nalazi njegov lični potpis. Bilješka (list 353) glasi:

قد جف القلم من ترقيم هذا المبحث من يد العبد الفقير
إليه سبحانه وتعالى تاج الدين أبو حامد إبراهيم منيب بن
علي بن مصطفى بن عثمان بن حسن افندي الخطيب بن
خواجة لرسلان افندي الأبورجوى الاختصارى المدرس والمفتى
باهلونه مع آقصى بوسنه عفى عنه وعنهم وغفر لهم ولهم ساكنا

^{10a} Djelo *Al-Faraaid* je jedan od brojnih komentara poznatog pravnog djela *Kanz al-daqaiq* čiji je autor Abu-al-barakat Abdullah b. Mahmud al-Nasafi (umro 710/1310—11). Ovaj komentar napisao je Mu-

stafa b. Bali zade, a završio ga je na Arafatu 1036/1626—7. Puni na ziv njegova djela glasi Al-faraaid fi halli al-masa'il wa al-qawa'id, a poznat je i pod nazivom Muradi.

بعد رسم طوباتان مصطفى بيك رحمة الله عليه في اواخر
ذى القعدة لسنة ثمان وسبعين ومائة وalf من هجرة من
له العز والشرف م
ابراهيم منيب بن على

»Presahnulo je pero od pisanja ovog predmeta (koji je ispisan) rukom siromaha božjeg roba, ovisnog od Njega — neka je slavljen i uzvišen — rukom Tadžuddina Ebu Hamida Ibrahima Muniba, sina Alije, sina Mustafe, sina Osmana, sina Hasan-efendije, hatiba, sina hodže Arslan-efendije, Oborčanina, Pruščaka, muderisa i muftije Livna sa Akhisarom bosanskim — neka budu oprošteni grijesi i propusti i njemu i njima — dok je boravio u medresi Topatan Mustafabeg — nek mu se Allah smiluje — u trećoj dekadi zulkade mjeseca 1178/12—22. V 1765. g., poslije Hidžre one osobe kojoj pripada ugled i čast.«

Ibrahim Munib sin Alije

Ovdje smo iznijeli kratki sadržaj djela kako je naveden u rukopisu *Zbornika*. U vezi s tim napominjemo slijedeće: vrlo često su sekretari muftija vršili redakciju »zbornika fetvi«, tj. vršili su sistematiziranje građe koju je muftija u djelu unosio redom kako mu je u praksi dolazila. Tako imamo zbirke fetvi raznih muftija, sistematizirane i sredene po pravnoj tematici. Pred nama je primjerak autografa, koji, koliko se za sada zna, nije doživio novu redakciju. Međutim, za historijat nastajanja djela ove vrste prava je sreća što se sačuvao muftijin autograf, dakle prva verzija djela na kome se mogu vršiti dalja izučavanja i stvarati zaključci. To manuskriptu daje posebnu vrijednost.

Smatramo potrebnim da konstatiramo i ovo: većinu pravnih mišljenja (fetvi) u ovom *Zborniku* donio je lično Ibrahim Munib i svako svoje pravno mišljenje potpisao je vlastoručnim potpisom koji je najčešće izvodio u stilizovanom obliku »tugre«, sa mnogo kaligrafske vještine i ukusa. Utvrđili smo da je u djelu donešeno 740 fetvi koje je izdao i potpisao lično Ibrahim Munib. Međutim, on često uvažava i navodi i mišljenja drugih pravnih autoriteta, uglednih pravnika, domaćih i stranih (arapskih i turskih) i u tim slučajevima uvijek stavlja ime autora čije je mišljenje usvojio. Tako nailazimo na imena: Hadži Ibrahim Akhisari; Mustafa, muftija u Akhisaru; Ahmed, zvani Kadi-zade (Kadić); Damad-zade Fejzullah; Ibrahim, muftija u Sarajevu; Alija, muftija u Blagaju; Ahmed, muftija u Mostaru; Alija, muftija u Akhisaru; Abdullah, muftija u Beogradu; Salih, muftija u Tešnju; Šejh Ibrahim Sarajlija; Mustafa, muftija u Mostaru; Muhammed, muftija u Jajcu; Hasan ovla-

šten za izdavanje fetvi u Sarajevu; Muhammed Džudi, muftija u gradu Travniku; Mufti-zade (Muftić) Mahmud Hamid, muftija Akhisara i Travnika; Hadži Muhammed, muftija u gradu Sarajevu; hafiz hadži-Omer, muftija u Atini; Alauddin, muftija u gradu Sarajevu (možda je to Alauddin Sabit Užičanin); Salih, muftija u Jajcu; Ibrahim, muftija u Beogradu; Šejh Muhammed, muftija u gradu Travniku; Hasan Kafi Akhisari, muftija u Akhisaru. Od muftija sa domaćeg terena najčešće se susreće ime Ebu Ubejdullahha sina Mustafe, muftije u Sarajevu.

Ibrahim Munib, uz to, vrlo često, gotovo redovno, citira i izvor ili čak i tekst toga izvora na kome se zasniva konkretno mišljenje. Djela su često citirana u skraćenom obliku sa izvorima odakle je citat ili pravno mišljenje uzeto. Tako, na primjer:

كذا في جامع الفتاوى في كتاب لا جارة

»Ovako stoji u djelu Čami' al-fatawa, u glavi o zakupnini.«

Od mnogih djela koja Ibrahim Munib citira navešćemo samo neka, kako bi se mogla sagledati njegova široka obaviještenost. Tako, na primjer:

- *Hulāṣat al-fatāwa* od Tahir b. Aḥmad b. ‘Abd al-rašīd al-Buḥārī (umro 542/1147—8).¹¹
- *Fatāwā-i Qādī Hān* od Al-Ḥasan b. Mansūr b. Mahmūd al-Uz-ġandī al-Fargānī al-ḥanafī, zv. Qādī Hān (umro 591/1195).¹²
- *Al-Waġiz* — kratko ali sadržajno pravno djelo od Abū Ḥāmid Muhammed b. Muhammed al-Ġazzālī al-Ṭūsī (umro 505/1111).¹³
- *Al-Fatāwā al-Zahiriyya* od Zahīr al-dīn Abū Bakr Muhammed b. Aḥmad al-qādī al-muhtasib bi Buḥāra (umro 619/1222).¹⁴
- *Al-niqāya muḥtasar al-Wiqāya* od Sadr al-ṣāri‘a (al-tāni) ‘Ubay-dallah b. Mas’ūd b. Tāḡ al-ṣāri‘a (umro 747/1346). Djelo predstavlja kompendium djela Al-Wiqāya, koje je napisao autorov đed.¹⁵
- *Fatawā-yi Tatarhanīyya* od ‘Ālim b. ‘Ala’ al-Ḥanafī. Djelo je napisano u XIV vijeku po naređenju tatarskog hana Hān al-A’zama.¹⁶
- *Čami' al-Fuṣūlayn* od Badr al-dīn Mahmūd b. Ismā‘il zv. Qādī-i Simawna al-ḥanafī (umro 818/1415).¹⁷

¹¹ Vid.: Hadži Halifa, *Kašf al-zunun I*, s. 718, Istanbul 1941.

¹² W. Ahlwardt, *Die Handschriften-verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Verzeichnisse der arabischen Handschriften*, IV Band, 258.

¹³ Isto, IV, 68.

¹⁴ H. H., *Kašf al-zunun II*, 1226.

¹⁵ W. Ahlwardt, *Die Handschriften-verzeichnisse*, IV, 110 i 117.

¹⁶ Fehmi Edhem Karatay ve O. Reşer, *Topkapı Sarayı Muzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu*, II, 547.

¹⁷ Isto, IV, 242.

- *Čāmi' al-fatāwā* od Faraq Amreh al-Humaydī al-hanafī, koji je djelo napisao oko 818/1415.¹⁸
- *Lisān al-ḥukkām fī ma'rifat al-ahkām* — kratak priručnik za kadije koji je na osnovu vlastitog iskustva i poznatih djela napisao Ibrahīm b. Muḥammad b. al-Šīhna al-Ḥalabī (umro 882/1477).¹⁹
- *Čāmi' al-rumūz* — komentar na djelo Al-Wiqāyah koji je napisao Šāmsuddin Muhammed al-Qūhistānī oko 950/1543.²⁰
- *Čāmi' al-waġīz* ili *Al-Fatāwā al-bazzāziyya* ili *Fatāwā al-Kurdī* od Hāfiẓ al-dīn Muḥammad b. Muḥammad al-Kurdī (umro 827/1424).²¹
- *Al-Fatāwā al-Zayniyya fī fiqh al-hanafiyya* od Zayn al-dīn b. Ibrahīm b. Nuğaym al-Miṣrī al-hanafī (umro 970/1562). Ovu zbirku fetvi (decizija) sabrao je njegov sin Aḥmad.²²
- *Fatāwā-i Kamāl-paşa zade* od Šams al-dīn Aḥmad b. Sulaymān b. Kamāl-paşa (umro u Istanbulu 2. ševala 941 (6. IV 1535)).²³
- *Fatāwā-i Abū Su'ūd* od Abū Su'ūd al-'Imādī (umro 982/1574), koji je trideset godina bio šejhulislam u doba sultana Sulejmana Kanuni (Zakonodavca) i Selima II.²⁴
- *Fatāwā-i Yaḥyā b. 'Umar Minqārī-zade* od šejhulislama Yaḥyā b. 'Umar 'Alā'iyyali Minqāri zade (umro 1088/1677).²⁵
- *Waqi'āt al-muftin* od Abd al-qādir b. Yusuf Naqib-zade al-hanafī al-Qādirī al-Ḥalabī (umro u Medini 1107/1697).²⁶
- *Fatāwā-i 'Alī efendi Čatalgawī* — fetve šejhulislama Ali ef. iz Čataldže (rođen 1041/1631; umro 1103/1691—92).²⁷
- *Fatāwā-i Uskūbī* od muftije u Skoplju Muhammeda Al-Uskūbī zv. Kör mufti (umro 1030/1621).²⁸
- *Fatāwā-i 'Alī Ak- Karmānī* od 'Ala al-dīn b. Yūsuf Ak Karmānī, muftije u Ak Kermanu (umro 6. zulhidžeta 1028/14. XI 1619).²⁹
- *Fatāwā-i Ahmadiya* od mostarskog muftije Ahmed ef. (umro 1190/1776).³⁰
- *Bahġat al-fatāwā* od šejhulislama Abu al-Fadl Abdullah Yeni-şehirli (umro 1155/1742—43).³¹

¹⁸ Isto, IV, 265.¹⁹ Isto, IV, 245.²⁰ Isto, IV, 118.²¹ Isto, IV, 262—263.²² Isto, IV, 267.²³ Brusali Mehmed Tahir, Osmanli Müellifleri, I, 223.²⁴ H. H., Kašf al-zunun, II, 1219.²⁵ Brusali Mehmed Tahir, Osmanli müellifleri, II, 55.²⁶ Fehmi Edhem Karatay, TSMK, Arapça Yazmalar Katalogu, II, 602.²⁷ Gustav Flügel, Die arabischen,

persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien, III, 246.

²⁸ H. H., Kašf al-zunun, II, 1746.²⁹ F. E. Karatay, TSMK, Türkçe Yazmalar Katalogu, I, 102.³⁰ Jozef Blaškovič, Arabische, türkische und persische Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava, 45.³¹ F. E. Karatay, TSMK, Türkçe Yazmalar Katalogu, I, 100.

Ovaj popis bi mogao biti mnogo duži, ali smatramo da je za ilustraciju ovo sasvim dovoljno.

Ranije smo utvrdili da okosnicu manuskripta čine pravni tekstovi — fetve (decizije) Ibrahima Muniba, a djelomično i drugih muftija, kao i citati i izvodi iz poznatih pravnih djela. Konstativali smo i to da je Ibrahim Munib u svoj Zbornik unudio i mnoge tekstove književne i kulturnohistorijske sadržine. Budući da su ti materijali značajni za kulturnu prošlost Bosne, a ima ih priličan broj, smatramo da ih treba posebno obraditi. Ovdje ćemo donijeti samo uvodni tekst koji je sastavni dio ovog »Pravnog zbornika«, a u kome autor govorio o sebi i svom djelu. Ovaj uvod (u rukopisu na listu 5b) počinje sa četiri disticha, a zatim slijedi prozni tekst. Uvod donosimo in extenso i u prijevodu:

**سَهْنَانْ مِنْ تَوْحِيدِ الْقُدْرَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ
وَتَفَرَّدَ بِالْعَوْنَى وَالْهَمَبَيَّةِ وَسَائِرِ صَفَاتِ الْكَمالِ**

وَأَمَرَ الْعُلَمَاءَ بِإِجْرَا "الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ" إِلَى يَوْمِ الْحُشْرِ وَالسُّؤَالِ
وَجَعَلَ نَظَامَ الْعَالَمِ يَكْتُبُ الْوَقَاعَةَ فِي الْجَرَائِدِ بِالْفَدْوِ وَالْأَصَالِ
وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَنْعُوتِ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَارِمِ الْخَمَالِ
الَّذِي وَصَفَ عَلَمَانَةً بِقَوْلِهِ عَلَمًا "أَمْتَى كَانِبِيَا" بْنَ إِسْرَائِيلَ
وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ رَبَحُتْ تِجَارَتَهُمْ بِالْحَسْنَ الْأَعْمَالِ
لَا يَنْهَمُ لَا يَشْتَغِلُونَ فِي الدُّنْيَا بِتَحْصِيلِ الْأَمْوَالِ

وَيُعدُ سَيِّسْطَرُ مِنْ هَذَا الْمَقَاهِي إِلَى مَا يَشَا" اللَّهُ تَبارُكُ وَتَعَالَى
الْوَقَاعَةُ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ عِنْدَ كَتْ حَاكِمًا وَمُولَا (١) يَوْمَئِذٍ
بِهِدْيَتِهِ آقْعَصَارُ صَنَيَّتْ عَنِ الْأَفَافِ وَالْبَوَارِ مِنْ قَبْلِ وَلِيِّ الدِّينِ
الْقَاضِي بِقَضَا" الْمَزَبُورَه (٢) وَسُودَتِ الْأَحْكَامُ الَّتِي وَقَعَتْ بِهِنِ
يَدِيِّ الْفَقِيرِ إِلَى رَحْمَةِ وَعِنَاءِ رَبِّهِ الْعَزِيزِ الْفَغَارِ تَاجُ الدِّينِ
إِبْرَاهِيمَ شَنِيبَرَ بْنَ عَلَى بْنِ مَصْطَفَى السُّوكْتَهِ بْنِ دَرْوِيشِ عَثَمَانِ
بْنِ حَسَنِ خَلِيفَهِ الْخَطِيبِ وَالْأَمَامِ بَاوْبُرْجَانِ وَالشَّرِيكِ فِي تَحْصِيلِ
الْعِلْمِ لِشِيخِ حَسَنِ افْنَدِيِّ الْكَافِيِّ الْمَفْتُنِ وَالْقَاضِيِّ بَاقْحَصَارِ
تَاهِيدَا الَّذِيَّنِ الْأَقْحَصَارِيِّ هُوَ أَيْ حَسَنُ خَلِيفَهِ أَبْنَ خَواجَهَ
أَرْسَلَانُ افْنَدِيِّ الَّذِي جَاءَ مَعَ الْعَسْكَرِ الْاسْلَامِ (٣) الَّذِي
أَرْسَلَهُ السُّلْطَانُ فَاتَّحَ الْبَلْدَانَ مَرْحُومٌ وَمَفْغُورٌ لَهُ صَاحِبُ قَانُونِ
سُلْطَانِ سَلِيمَانَ خَانَ لَفْتَحَ يَايْجَهَ وَفَتْحَ ثَانِيَا. الْأَوْبُرْجَانِيِّ

الاـقـحـارـىـ مـولـدـاـ وـ مـسـكـنـاـ عـفـىـ عـنـهـ وـغـفـرـ لـهـ وـلـهـ
الـكـرـيمـ الرـحـيمـ السـتـارـ حـينـ كـتـ نـائـبـاـ وـمـامـورـاـ منـ قـبـلـ الـمـولـىـ
الـعـوـمـيـ الـيـهـ بـتـفـيـذـ اـحـکـامـ الشـرـعـ القـوـيـ الـوـاقـعـةـ وـفـصـلـ الدـعـاـوـىـ
وـثـبـتـ الشـهـارـاتـ الـوارـدـةـ بـعـدـيـنـةـ اـقـحـارـ حـفـظـالـلـهـ مـنـ الـبـلـيـاتـ
وـالـشـارـ جـعـلـنـىـ اللـهـ تـعـالـىـ فـىـ جـمـيعـ اـمـرـنـاـ موـافـقـاـ لـلـشـرـعـ
وـالـصـوـابـ وـثـبـتـ اـقـدـامـاـ بـمـاتـاـعـةـ سـيـدـنـاـ وـسـنـدـنـاـ وـمـولـيـنـاـ (١)
مـحـمـدـ فـىـ الـمـرـجـعـ وـالـطـبـ قـدـ بـدـاتـ بـتـحـرـيرـ الـوـقـائـعـ الـمـرـعـيـةـ
وـاجـراـ اـحـکـامـ الشـرـعـيـةـ فـىـ يـوـمـ الـاثـنـيـنـ غـرـةـ شـعـبـانـ الـمـعـظـمـ
لـسـنـةـ ثـمـانـ وـسـتـيـنـ وـمـائـةـ وـالـفـ. اـبـراهـيمـ شـيـبـ آـقـحـارـىـ

Neka je slavljen Onaj koji je jedinstven u (svojoj) moći, veličini i uzvišenosti;

Koji je jedan jedini po (svojoj) sili, dostojanstvu i drugim savršenim svojstvima;

Koji je naredio učenima da provode svjetli šerijat do Dana proživljena i ispita;

Koji je uspostavio poredak na ovom svijetu putem zapisivanja događaja u registarske knjige, jutrom i večeri.

Neka je božja milost i spas na Muhammeda koji posjeduje sva poхvalna svojstva i najplemenitije osobine;

Koјi je opisao učenjake riječima: »Učeni među mojim sljedbenicima su kao vjerovjesnici izraelićanski.«

Zatim (neka je božja milost) i na njegovu obitelj, i drugove čija je dobit za ono što su uložili krunisana najljepšim djelima;

Jer, oni se na ovom svijetu nisu bavili sticanjem bogatstava.

A iza toga, sa ovog mjesta će se pisati — a dokle bude htio Allah, neka je slavljen i uzvišen — oni činjenični fakti (sudski) koje sam ja riješio i presudio, kada sam postao i bio kadija u gradu Akhisaru — neka je bogomčuvan od svih nevolja i stradanja — od strane (kao zamjenik) Weliyyuddina, kadije u pomenuutom kadiluku. Ja sam zapisivao presude koje su se donosile pred ovim siromahom, ovisnim o milosti i pomoći njegova Gospodara moćnoga koji grjebove opraća, pred Tadžuddin Ibrahimom Munibom sinom Alije sina Mustafe sohte (učenika), sina derviš Osmana, sina Hasana halife, hatiba i imama u Obordžanu (Oborcima) i druga u toku školovanja Hasan-efendije Kafija, muftije i kadije u Akhisaru doživotno, Zibija, Akhisarija. On, tj. Hasan halifa, sin Hwadže Arslan-

-efendije, došao je sa islamskom vojskom koju je poslao osvajač zemalja, preminuli i bogom oprošteni sultan Sulejman-han Zakonodavac (sahib-i kanun) da zauzme Jajce, pa (ga) zauze po drugi put, Oborčanin (tj. Ibrahim Munib) po rođenju, Pruščak po stalnom boravljenju i življenu — Neka mu je bogom prosto i njemu i njima (precima) i neka i njima i njemu grijehove oprosti Plemeniti, Milostivi, koji ljudske grijehove i nedostatke pokriva — (Pisao sam) kada sam bio naib (zamjenik kadije) određen od strane pomenutog mulle (kadije) da obavljam i provodim presude vjerodostojnog šerijata koje se dogode (donesu), da donosim presude u parnicama, da se čvrsto držim svjedočenja koja budu dolazila, u gradu Akhisaru — neka ga Allah sačuva od nevolja i zala.

Neka mi uzvišeni Allah dade (nek učini) da u svim našim poslovima budem u saglasnosti sa serijatom i ispravnosti; da učvrsti naše noge u hodu za našim gospodinom, našim osloncem, našim zaštitnikom Muhammedom na mjestu gdje će se svako povratiti i doći. Ja sam počeo da upisujem ove sudske događaje koji treba da se uvažavaju i da vršim šerijatske presude, u ponедjeljak prvog dana uvaženog mjeseca šabana 1168/13. 5. 1755.

Ovdje je Ibrahim Munib stavio svoj prvi potpis u ovoj »medžmui«. Gotovo isti tekst unio je Ibrahim Munib i na listu 37b. Početak teksta, to jest četiri distiha koje smo gore vidjeli, potpuno su identični, dok se prozni tekst ponegdje razlikuje. I ovaj tekst je Ibrahim Munib potpisao vlastoručnim potpisom.

Zanimljivo je da Ibrahim Munib još na dva mesta u djelu, i to na listu 123a i 130a, u potpisu navodi svoje zvanje i punu genealogiju, što ukazuje na to da je mnogo držao do toga. To potvrđuje i stotine vlastoručnih potpisa izvedenih u obliku vještostilizovane »tugre«.

III. KNJIŽEVNI I KULTURNOHISTORIJSKI SADRŽAJ ZBORNIKA

Većinu tekstova književne i kulturnohistorijske sadržine u ovaj manuskript unio je Ibrahim Munib, a samo jedan manji dio unio je neko kasnije, vjerovatno neki od vlasnika ovog manuskripta. Ti se tekstovi prepoznaju i po rukopisu pisara koji se razlikuje od rukopisa Ibrahima Muniba. Neke od ovih tekstova napisao je lično Ibrahim Munib. Iako nema mnogo pjesama koje su potekle iz njegova pera, ipak nam se on kroz njih pretstavio i kao pjesnik i književnik.

Kao što smo već rekli, književni i književnohistorijski tekstovi iz ovog manuskripta biće obrađeni u posebnom radu, a ovdje ćemo samo registrovati izvjestan broj najzanimljivijih:

- L. 33b. — Kasida na arapskom od 24 stiha od Šejha Karmuti
b. Šayh Ma'zalani, koji pjeva o stilističkim finesama
u arapskom jeziku.

- L. 34a. — Pjesma od pet stihova bez naslova, na turskom, od nepoznata autora. U njoj se kaže da ako neko hoće da bude vaiz, mora da se ospособи u hadisu (islamskoj tradiciji); ako želi da bude govornik, mora da ovlada stilistikom; ako hoće da bude kadija, mora da se ospособи i saživi sa pravnom znanosti; u petom stihu se kaže da se može postati kadija i ako se ima srebra i zlata.
- L. 34b. — Tri stiha u pohvalu pravnih znanosti od nepoznata pjesnika.
 — Pjesma od 13 stihova na turskom o najpoznatijim djeleima koja su se u školama izučavala.
 — Dva stiha na turskom koje je izrekao Muhtar efendija, kadija i muftija u gradu Sarajevu.
- L. 35 — Poslovice na arapskom jeziku.
- L. 35a. — Dva stiha na turskom jeziku sultana Mustafe sina sultana Ahmed-hana.
 — Nazira (pjesma ispjevana po uzoru na nečiju već ispjevanu pjesmu) koju je po uzoru na gornju pjesmu ispjevao sadriazam Ragib Mehmed paša.
 — Nazira (dva stiha) koju je ispjevao Isamuddin, mektubdžija šejhulislamov.
 — Dvije nazire (po dva stiha) koje je ispjevao pjesnik Hâkî.
 — Nazira (dva stiha) na turskom od pjesnika Daniš-efendi.
 — Nazira (dva stiha) pjesnika Hafiz-zade (Hafizzadić).
 — Dva stiha Mahmud ef. Üskudari (na turskom).
 — Dva stiha defterdar Abdi-efendije, muhurdara pogubljenog Ibrahim-paše.
 — Dva stiha pjesnika Leziz-efendije.
- L. 35b. — Tarih (na turskom) o smrti Medreni hadži Ismail-efendije.
 — Pjesma (na turskom) od šest stihova koju je ispjevao Muhammed Zihni, sarajevski mulla, a bivši muftija u Medreni (u Aziji), 1176/1762—63. g.
 — Nazira na gornju pjesmu od Hadži Ismail Medreni, iz ejaleta Anadolije.
 — Sedam pojedinačnih stihova (mufreda), od nepoznatih pjesnika.
- L. 37b. — Pismo koje je poslao bagdadski kadija Nišandži-paša zade, svome zamjeniku (naibu).
- L. 42b. — Tarih (kronogram) od tri stiha koji je na turskom ispjevao Ibrahim Munib Akhisari u povodu izgradnje neke musafirhane, 1172/1758—59. godine.

- Tarih (od četiri stiha) koji je na turskom ispjevao pjesnik Fejzi povodom izgradnje nekog bezistana.
 - Tarih (od šest stihova) koji je na turskom ispjevan povodom rođenja carevića Selima, sina sultana Mustafe 1175/1761—2.
 - Tarih (od šest stihova) ispjevan u povodu rođenja dječaka Numan b. Kurra'zade. Tarih mu je ispjevao njezin stric Ahmed 1175/1761—2. g.
- L. 53b—54a. — Nekoliko uzoraka za sastavljanje privatnih pisama.
- Jedna rubaija i dva pojedinačna stiha, na turskom, o sastavljanju pisama.
- L. 60a. — Pjesma pod naslovom *Mehabbetname*, ljubavnog sadržaja, na turskom jeziku, od zasada nepoznata pjesnika. Pjesma ima 60 stihova. Prilikom obrezivanja listova, tekst posljednjih stihova je oštećen.
- L. 60b. — Pet stihova pjesnika Nabī, na turskom jeziku.
- Jedan četvorostih (*murabba'*), kombiniran na turskom i arapskom.
 - Dva pojedinačna stiha (*mufred*).
 - Dvije narodne pjesme (*türkü*): jedna od pet, druga od sedam stihova.
- L. 63a. — Pjesma od sedam stihova na arapskom od pjesnika Safiyyuddina, ljubavne sadržine.
- Dva stiha na arapskom od istog pjesnika, ljubavne sadržine.
 - Dva stiha na arapskom jeziku od pjesnika Fuḍūlī.
 - Tarih (na turskom jeziku) od pet stihova koji jeispjevao pjesnik Nazmī, u povodu smrti šejha Hasan-eften-dije.
 - Dva kronostiha od pjesnika Ruṣdī, ispjevana povodom smrti učenjaka Minkari-zade, 1088/1677. g.
- L. 63b. — Tarih (dva stiha) na turskom koji jeispjevao pjesnik 'Abdī, o smrti hadži Muhammed-paše 1099/1687—8. g.
- Zagonetka na arapskom u prozi.
- L. 64a. — Kopija pisma (izun *nama*) o postavljenju Ibrahimova Muhibba na dužnost muftije u Livnu, a nakon smrti dodašnjeg livanjskog muftije Abdullah ef. Pismo je datirano sa 24. safera 1175/24. IX 1761, a potpisao ga je izvjesni Ahmed al-faqir.
- Kopija pisma upućenog bosanskom valiji Muhsin-zade Mehmed-paši. U pismu se paša obavještava o dolasku

Ibrahima Muniba na položaj livanjskog muftije i moli se da ga blagonaklono primi. Pismo nije datirano, a potpisao ga je isti »Odani siromah Ahmed«.

- L. 64b. — Kopija arzuhalu (molbe) kojom Ibrahim Munib, livanjski muftija, moli da se njegova služba *dersi 'am* u Sulejmaniji džamiji u Oborcima kod Donjeg Vakufa (*Waqfi kebir*), koji pripada (kadiluku) Akhisaru u Kliškom sandžaku u Bosanskom ejaletu, izravna sa sličnim službama i položajima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci i da se o tom izda dokumenat. U potpisu: »Vaš najponizniji rob Ibrahim Munib, muftija Livna.«
- L. 65a. — Tri preporučke za navedeno unapređenje, koje su potpisali: Husejn Hanifi, zamjenik kadije u Akhisaru; Mustafa Hafiz-zade, kadija u Bosnabrodu (Travnik). Na kopiji treće preporuke (arza) nije naveden potpisnik.
- L. 66a. — Stihovi, većinom pojedinačni, na arapskom i turskom, različitog sadržaja. Među njima su dva »mufreda« koje je ispjevao Ibrahim Munib.
- L. 100b. — Bilješka o poreskim zaduženjima u kasabi *Newabad* (Prusac) i *Novosel* (Donji Vakuf) koji pripadaju Uskopju.
- L. 209b. — Raznovrsne mjere za težinu, zapreminu, dužinu i površinu.
- L. 355a. — Stihovi i zagonetke u stihovima i prozi na arapskom, turskom i perzijskom jeziku.
- L. 355b. — Jedna čestitka (tebrik) na turskom jeziku, u stihovima (sedam stihova). Upućena je nekom dobročinitelju koga pjesnik hvali, iako ga je on od sebe udaljio. Pjesnik je u posljednjem stihu spomenuo svoje ime Ibrahim, pa je moguće da je to Ibrahim Munib Akhisari.
 - Žalopojka na turskom od pet stihova, pod naslovom-*Gufte-i rūgum-i Halil efendi Banjalukawi*. U njoj se neki Banjalučanin Halil-efendija u progonstvu žali na svoju nenaklonu sudbinu.
 - Pjesma na turskom jeziku od devet stihova pod naslovom: *Gufte-i Manġuka-zade Huseyn efendi en-Newābādī*. U njoj Pruščak (Newābādī) Husejn ef. Mandžuka pjeva o tome kako će se prepoznavati zlo i opaki ljudi i kako se može od zla sačuvati.
 - Dva stiha poznatog pravnog učenjaka Kemal-paše zade koji govore o lažnom muslimanu kome je novac na prvom mjestu u životu.

- L. 356a. — Kronogram (*tarih*) o smrti Sulejman-efendije Hadžimusazade (Hadžimusića) iz godine 1153/1740—1. g. od tri stiha na turskom jeziku. Kronogram je spjevalo Abdullah efendija, muderris Sohtegan medrese.
- Kronogram (od tri stiha na turskom) o smrti Jašar-bega Čurčića (Kürkçi-zade) od istog autora.
 - Kronogram od anonimnog pjesnika (pet stihova) na turskom o smrti Mulla Muhammeda b. Mustafa Kalem-zade Angorli Anadolli, koji je umro 3. džumadaluhra 1156/25. VII 1743. g.
 - Drugi kronogram (tri stiha na turskom) također od anonimnog autora, povodom smrti iste osobe.
 - Jedan stih na perzijskom ljubavne sadržine od poznatog perzijskog pjesnika Džamija (Abdurrahmān Čāmī, umro 1492. g.).
 - Tri pojedinačna stiha (mufreda), dva na perzijskom, jedan na turskom jeziku.
- L. 361a. — *Ilahi-yi Fethi efendi* — sufiska nabožna pjesma od šest stihova na turskom jeziku, od nekog Fethi efendije.
- *Mahür-i derwiš Ali*, nabožna pjesma na turskom jeziku (šest stihova) od nekog derviša Alije.
 - Pjesma od šest stihova na turskom, bez naslova.
 - Nabožna pjesma pod naslovom *Nazm-i čelebi*, od pet stihova na turskom jeziku.
- L. 361b—373a. — Uzorci za sastavljanje raznih vrsta pisama i podnesaka. U jednom primjerku pisma pominje se banjalučki muftija Muhammed ef. (na l. 362b). Kraj nekih pisama je pisan u stihovima (list 364b).
- L. 364b. — Dva stiha Jahja-efendije iz Loznice.
- L. 365a. — Bilješka u kojoj se kaže da Ibrahim Munib, imam i hatib u Oborcima, prima svoju platu iz sredstava hrišćanske džizje kadiluka Akhisar, koju prikuplja Hasan-agha emin.
- L. 365b. — Obračun godišnje plate (Ibrahima Muniba) za godinu 1163/1750, za službu imama 10, vaiza 12 i muderisa 13 akči dnevno, što ukupno iznosi 35 akči. Za 354 dana u godini — 12390 akči. Ovdje je taj iznos preračunat u pare i groše, tako što, kako se ovdje kaže, prema carskom fermanu, jedna para iznosi 4 akče, a jedan groš 160 akči. Tako preračunato, njegova plata za godinu 1163/1750 iznosila je 77,5 groša. Uz to, za *hitabet* (hatibska službu) na dva bajrama 23 groša, što ukupno iznosi 101,5 groša godišnje.

- L. 366a. — Na ovoj stranici je izvršen jedan novi obračun godišnje plate tako što je za imamsku službu računato 10, za službu vaiza 12, a za službu muderisa 21 akča, što godišnje iznosi 15222 akče, samo nije navedeno na koju se godinu taj obračun odnosi. Smatramo da je povećanje plate za službu muderisa sa 13 na 21 akču rezultat unapređenja što ga je Ibrahim Munib tražio svojim arzom za koga su date i pismene preporuke. Prepisi preporuka nalaze se na listu 64b i 65a u rukopisu.
- L. 367a. — Dokument — priznanica donesen ovdje kao uzorak, kojom Ibrahim Munib potvrđuje da je primio svoju imamsku i hatibsku platu iz bosanske džizje od haznadar Muhammed-age 1157/1744. g.
- L. 368b. — Tri stiha na arapskom koje je izrekao učenjak Džarullah u kojima osuđuje pohlepne kadije.
 — Stih na arapskom u kome se ističe da svaka nevolja ima i svoj kraj, od nepoznata autora.
 — Dvije pjesme od po tri stiha na turskom jeziku od pjesnika Sadikl. Pjesme govore o ovom svijetu i njegovoj prolaznosti.
 — Jedna pjesma (na turskom, pet stihova) od nepoznata pjesnika a govori o sreći na ovom svijetu i njenoj ovisnosti od subbine.
 — Dva mufreda (pojedinačna stiha) na turskom, od nepoznata autora.
 — Dva stiha na turskom od pjesnika Muniba, a govore o težini rastanka.
 — Jedan stih (mufred) pjesnika Muniba na turskom, ljubavne sadržine.
 — Jedan stih pjesnika Muhlisija, ljubavne sadržine.
 — Dva stiha na turskom od nepoznata pjesnika, a govore o pravoj sreći.
 — Tri stiha na arapskom jeziku od nepoznata pjesnika, a govore o praštanju među ljudima.
- L. 369—377b. — Uzorci za pisanje raznih vrsta službenih dopisa. Četiri uzorka dopisa potpisao je Ibrahim Munib.

Na osnovu ovog manuskripta upoznali smo još jednog učenog čovjeka, koji se na ovom prostoru rodio i djelovao kao vrstan pravnik. Uz to, on — Ibrahim Munib Akhisari — predstavio se također i kao pjesnik i stilista, koji se živo interesirao za književnost i uopće kulturna zbivanja u svojoj sredini, pa i šire. U svom autografu zabilježio je pjesničke tvorevine i drugih pjesnika na orientalnim

jezicima, među njima i pjesme nekih naših pjesnika za koje do sada nismo znali. Stoga njegov Zbornik predstavlja vrlo vrijedan književni i kulturni spomenik koji zaslužuje i posebnu naučnu obradu.

IBRAHIM MUNIB AKHISARI I NJEGOV »PRAVNI ZBORNIK«

R e z i m e

U ovom radu govori se o učenom Bosancu iz 18. stoljeća Ibrahimu Munibu Akhisariju (Pruščaku) i njegovu rukopisnom djelu *Magmu'a fiqhiiyya* (Pravni zbornik). I o autoru i o djelu do sada se znalo samo po imenu, na osnovu onoga što je o njemu i njegovu djelu kazao Gustav Flügel u svom katalogu rukopisa, a na osnovu *toga* i Hazim Šabanović u svome djelu Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima.

U zbirci manuskriptata Orijentalnog instituta u Sarajevu pronađen je autograf Pruščakova *Pravnog zbornika*. Sada smo u prilici da na osnovu onoga što je autor sam o sebi rekao, utvrdimo punu genealogiju i druge biografske podatke Ibrahima Muniba Akhisarija, učenog imama, hatiba i »dersi-i ama« Sulejmanije džamije u rodnim mu Oborcima (kasabi na putu između Travnika i Donjeg Vakufa u Bosni), koji je kasnije postao kadija Akhisara (gdje je stalno boravio), te najzad i muftija Akhisara sa Livnom (Ihlewne). Iz podataka koje nam pruža ovo njegovo djelo, kao i na osnovu drugih podataka o njemu, bilo je moguće zaključiti da je živio u 18. stoljeću. Ne zna se zasada ni kada je rođen, ni kada je umro. Nema ni podataka o njegovom školovanju, niti kada je stupio u službu. Sigurno se zna da je 1744. g. bio na dužnosti imama i hatiba Sulejmanije džamije u kasabi Obordžan (Oborci); da je 1755. g. postao naib (vršilac dužnosti) kadije Velijuddina u Akhisaru kada je počeo da sastavlja ovaj *Pravni zbornik*; da je 1761. g. dobio ovlaštenje (izun-namu) da može vršiti dužnost muftije Livna (Ihlewne) poslije smrti dotadanjeg livanjskog muftije Abdullaha; da je 1763. izdao prvu fetvu u svojstvu muftije Akhisara, što znači da je neposredno prije toga dobio naimenovanje. Uporedo sa ovim dužnostima on je vršio dužnost »dersi-i am«, to jest bio je ovlašten da drži javna predavanja u Sulejmaniji u Oborcima. Svoj »Pravni zbornik« je završio 1765. dok je boravio u medresi Top-atan Mustafa beg (u Livnu). Na osnovu dva dokumenta iz »šikayet deftera« doznaje se da je i 1779. i 1780. bio na dužnosti imama i hatiba Sulejmanije džamije u Oborcima.

Ovaj »Pravni zbornik« je njegov autograf, koji sadrži njegove vlastite decizije izložene u 178 tema. Uz to djelo sadrži citate i izvode iz mnogih pravnih djela, što govori o njegovoj učenosti i širokoj obaviještenosti.

U vezi sa konstatacijom da je ovo autograf muftije Ibrahimova Muniba, napominjemo i ovo: vrlo često su sekretari muftija vršili redigovanje i sistematiziranje decizija koje je muftija u svoje djelo unosio onim redom kako su mu u praksi dolazile. Ovaj manuskript pretstavlja muftijin autograf, koji nije, koliko se za sada zna, doživio novu redakciju. Stoga je ovaj primjerak posebno vrijedan i zanimljiv za historijat nastanka djela ove vrste.

Pored pravne materije Ibrahim Munib je u ovaj »Zbornik« unio i mnoge tekstove književne i kulturnohistorijske sadržine. Budući da su ti materijali značajni za kulturnu prošlost Bosne, a ima ih priličan broj pa ih treba obraditi u posebnom radu, ovdje se (uz prikaz *Pravnog zbornika*) samo registruje izvjestan broj najzanimljivijih. Kroz ove književne materijale Ibrahim Munib nam se pretstavio i kao pjesnik i vrstan prozni stilista. Uz to zabilježio nam je književne tvorevine i drugih pjesnika Bosne koje do sada nismo uopće znali ni po imenu.

IBRAHIM MUNIB AKHISARI AND HIS WORK »THE COLLECTION ON LAW«

Summary

This is the work about the educated Bosnian from the 18th century, Ibrahim Munib Akhisari (Pruščak), and his manuscript *Magmu'a fiqhiiyya* (The collection of law). The author and the work were both formerly known only by name, on the basis of what had been told about them by Gustav Flügel in his catalogue of manuscripts and repeated by Hazim Šabanović in his work »The Muslims' literature in Bosnia and Hercegovina in Oriental languages«. In the collection of manuscripts in the Oriental institute in Sarajevo the autograph of Pruščak's »The collection of law« is found now. So we can ascertain now the complete genealogy and biography of Ibrahim Munib Akhisari on the basis of his own statements. He was the educated imam, hatib and »ders-i am« in the mosque Suleymaniyya in Oborci (the town on the road from Travnik to Donji Vakuf in Bosnia, in which he was born), after that the qadi in Akhisar (in which he was living) and at the end the mufti of Akhisar and Livno (Ihlewnie). The facts from this work and the other facts about him lead us to conclude that he lived in the 18th century. We can not tell precisely when he was born nor when he died. There are no facts about his education either nor can we say when he started to work. In the year 1744. he was on the duty of imam and hatib of the mosque Suleymaniyya in Obordžan (Oborci); in 1755. he became naib (the substitute) of the qadi Velijuddin in Akhisar and in this year he started to write this »Collection of law«; in 1761. he had got the permission (izunnama) to become the mufti

of Livno (Ihlewne) after the death of the mufti Abdullah; in 1763. he issued the first fetva as the mufti of Akhisar (that means that he became the mufti just before that) Simultaneously with these duties he was the ders-i am i. e. he was permitted to give the public lectures in Suleymaniyya in Oborci. He finished his work »The collection of law« in 1765. when he was in the medresa (the school) Topatan Mustafa bey in Livno. From the two documents from »shikayet defters« we can see that he was on theb duty of imam and hatib of the mosque Suleymaniyye in Oborci in 1779. and 1780. too.

»The collection of law« presented here is his autograph and contains his own judicial decisions, exposed in 178 themes. Beside that, there are many citations and excerpts from the other judicial works which show his education and ample knowledge.

We must add a remark to the statement that this works is his autograph. Very often the mufti's secretary did the redaction and the systematization of the mufti's decisions and the latter wrote them in the book thereafter according to the order of their appearance. As far as we know, this manuscript is the mufti's autograph without the redaction. Therefore, it is very interesting and valuable for the study of this kind of work.

Ibrahim Munib included in his »Collection« many literary, cultural and historical texts, beside the judicial ones. There texts have the major significance for the cultural history of Bosnia but because of their numerousness they should be treated in another study. Only some of the most interesting are mentioned here. By these texts we can see that Ibrahim Munib was also a poet and an excellent stylist in prose. He also mentioned some literary works of the Bosnian poets that were completely unknown.